

Оригинални научни рад

Original scientific paper

UDK: 360\*35:582.632.2(497.6 RS)

**Vojislav Dukić<sup>1</sup>**

**Zoran Maunaga<sup>1</sup>**

**Branislav Cvjetković<sup>1</sup>**

## РАЗВОЈНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САСТОЈИНА ЦРНЕ ЈОХЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

**Izvod:** U Republici Srpskoj, ekološke i razvojne karakteristike šuma crne johe nisu istražene u obimu koji je potreban za planiranje gazdovanja po principima održivog gazdovanja šumama. U ovom radu su prezentovani rezultati istraživanja razvojnih karakteristika sastojina crne johe na dva lokaliteta. Sastojina na lokalitetu Gunjevci je u dobi od 53 godine, a sastojina na lokalitetu Jakupovci u dobi od 65 godina.

**Ključне ријечи:** crna joha, struktura sastojine, stepen vitkosti stabala, indeks homogenosti, debljinski prirast.

## DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF STANDS OF BLACK ALDER IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

**Abstract:** In the Republic of Srpska, environmental and development characteristics of black alder forests are not explored to the extent needed for management planning at the principles of sustainable forest management. This paper presents the results of developmental characteristics of black alder stands at two localities. Stands on the locality Gunjevci at the age of 53 years and stands at the locality Jakupovci at the age of 65 years.

**Key words:** black alder, stand structure, degree of trees taper, homogeneity index, diameter increment.

---

<sup>1</sup> Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

У раду је саопштен дио резултата истраживања на пројекту „Optimalno stanje sastojina crne johe kao preduslov dostizanja maksimalne i ekonomične proizvodnje kvalitetnih sortimenata“

## 1. UVOD

Crna joha je široko rasprostranjena у Европи како у шумским комплексима, тако и у приобаљу водотока где има важну улогу у заштити природе. Кao шумско дрвеће јоха најбоље успјева у мјешовитим састојинама са врстама svjetlosti као што су јасен, јавор и hrast. Raste brzo u prvih 7-10 godina a kasnije rast značajno usporava. Maksimalna vrijednost tekućeg godišnjeg zapreminskeg prirasta je u intervalu od 4 do 14 m<sup>3</sup>/ha. Ophodnja 60 – 70 godina je praktično maksimalna dužina ophodnje za dobivanje trupaca da bi se izbjegla trulež srca. Kada je u pitanju plantažni uzgoj, aspekt se stavlja na проредиванje које mora започети рano (kada stabla достигну visinu od oko 10 m), zahvati moraju biti jakog intenziteta i česti da bi odabrana stabla достигла потребне dimenziјe prije pojave truleži srca (Claessens, H., et al 2010).

Prema Sivolapov V. i Blagodarova T. (2011) proizvodnja energije из biomase има одлику visokog prioriteta sa trendom povećanja. S tim u vezi treba naglasiti značaj i mogućnosti crne јохе у plantažnom uzgoju, sa kratkim produkcionim periodom, као izvora bioenergetske sirovine i celuloze.

Kako ističe Glavač, V. (1962), u gazdovanju crnom johom čine se velike greške ukoliko se na vrijeme ne pristupi čišćenju i проредама. Pravovremeno izvršenje uzgojnih zahvata ima za budući razvoj сastojina neprocjenljivo značenje, jer истраживања показују да crna јоха у starosti većoj od 40 godina има ограничene mogućnosti razvoja krošnje, па kasnije jače прореде gusto obraslih, neprorijedених сastojina dovode до prekidanja sklopa i opadanja kvaliteta.

Na području Republike Srpske, односно Bosne i Hercegovine, еколошке и развојно-прizводне карактеристике шума crne јохе нису истражене у обиму који је потреban за kvalitetno planiranje gazdovanja. U proteklih nekoliko decenija, јоха se naselila na značajnom dijelu napuštenih poljoprivrednih posjeda u rječnim dolinama. S obzirom da se radi о vrsti sa značajnom еколошком, заštitnom i прizводном funkcijom, nameće se potreba detaljnijih истраживања i utvrđivanja neophodnih parametara за planiranje gazdovanja.

Prema podacima državne inventure шума<sup>2</sup>, ukupna površina шума crne јохе u Bosni i Hercegovini je 22.600 ha, од тe površine u privatnom vlasništvu je 87%. Površina шума visokog uzgojnog oblika je 6.700 ha, a то je 30% ukupne površine шума crne јохе, a izdanačkih шума 15.900 ha, односно 70% od ukupne površine. Prosječna nadmorska visina visokih шума crne јохе je 298 m, a izdanačkih 333 m, односно

<sup>2</sup> Stanje prema podacima Državne inventure шума (<http://77.74.224.145/>)  
Приказane vrijednosti су gruba procjena стварних vrijednosti, zbog malog uzorka u inventuri.

prosječna nadmorska visina šuma crne johe je 323 m. Prosječni nagib terena u visokim šumama je  $9^\circ$ , a u izdanačkim  $8^\circ$ . Prosječna zapremina drvne mase (krupno drvo) u šumama crne johe u Bosni i Hercegovini je  $137 \text{ m}^3/\text{ha}$ . Prosječna zapremina u visokim šumama je  $193 \text{ m}^3/\text{ha}$ , a u izdanačkim šumama  $114 \text{ m}^3/\text{ha}$ . U visokim šumama najveći dio zalihe drvne mase je u debljinskoj klasi od 30 do 50 cm a u izdanačkim šumama u klasi od 20 do 30 cm.


U Republici Srpskoj površina šuma crne johe je 15.300 ha, od te površine šume crne johe visokog uzgojnog oblika zauzimaju 3.900 ha, ili 25%, a izdanačke šume 11.400 ha, ili 75%. U privatnom vlasništvu je 87% površine. Prosječna zapremina drvne mase (krupno drvo) u šumama crne johe u Republici Srpskoj je  $118 \text{ m}^3/\text{ha}$ .

## 2. MATERIJAL I METOD RADA

Razvojne karakteristike sastojina crne johe su analizirane na primjeru dvije sastojine sa približno istim proizvodnim potencijalom staništa, ali različite starosti. Sastojina u kojoj je postavljena prva ogledna površina leži u prostranoj ravnici pored manjeg vodotoka (slika 1). Nadmorska visina je oko 130 metara. Sastojina se nalazi na lokalitetu Gunjevci, opština Kozarska Dubica. Površina sastojine crne johe je oko 1,5 ha. Privatno je vlasništvo. Pripada zajednici *Frangulo-Alnetum glutinosae* Mezera et Samek 1954. Zemljište pripada hidromorfnom razdjelu, klasi epiglejnih zemljišta. U sastojini je izvršena sječa u prethodnoj godini.

Sastojina u kojoj je postavljena druga ogledna površina leži u udolini. Kroz šumu protiče potok. Nadmorska visina iznosi oko 150 metara. Sastojina se nalazi na lokalitetu Jakupovci, opština Laktaši. Površina sastojine je oko 2,3 ha. Privatno je vlasništvo. Sastojina pripada zajednici *Carici brizoides-Alnetum glutinosae* Ht. 1938. U pitanju je vlažnija varijanti nizijskih šuma johe. Zemljište pripada hidromorfnom razdjelu, klasi hipoglejnih zemljišta. Postoji konstantno vlaženje zemljišta.

Premjerom su obuhvaćena sva stabla na oglednim površinama. Za svako stablo na oglednoj površini utvrđeni su elementi rasta. Da bi se analizirao trend debljinskog prirasta stabala odnosno sastojina, dominantna stabla (20% najjačih stabala u sastojini) su bušena na prsnoj visini do jezgra. Zapremina sastojina utvrđena je primjenom dvoulaznih zapreminskega tablica koje su izradili Cestar, D. i Kovačić Đ. (1982) zadrvnu masu iznad 3 cm. Primjena tablica u formi funkcije u softverskom paketu exel omogućila je određivanje zapremeine svakog stabla pojedinačno. Prirast pojedinačnih stabala je utvrđen kao razlika sadašnje zapremeine stabla i zapremeine istog stabla prije 10 godina, koja je utvrđena polazeći od debljinskog prirasta stabla i visinske krive sastojine.



Gunjevci (Kozarska Dubica)

Jakupovci (Laktaši)

Slika 1. Istraživane sastojine crne johe na lokalitetima Gunjevci (Kozarska Dubica) i Jakupovci (Laktaši)  
<http://earth.google.com/download-earth.html>

### 3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Osnovni elementi rasta istraživanih sastojina prikazani su u tabeli 1. U prvoj sastojini (S1) broj stabala po hektaru u posmatranoj dobi od 53 godine je 620, a u drugoj sastojini (S2) u dobi od 65 godina je 533. Broj stabala u prvoj sastojini prije izvršene prorede je iznosio 820. Stepen sklopa prve sastojine je 0,53 a druge 0,65, odnosno prvu sastojinu karakteriše otvoren a drugu prosvijetljen sklop.

Srednji prečnik stabala johe (po temeljnici) u prvoj sastojini je 20,0 cm, a u drugoj sastojini 27,5 cm. Srednja visina prve sastojine (po Loraju) je 23,9 m, a druge 28,4 m. Dominantna visina prve sastojine je 28,9 m, a druge 31,2 m. Razlika između visina dominantnih stabala je manja od razlike između srednjih visina (2,3 m, u odnosu na 4,5 m). Prema Mlinšek, D. (1961), u prvoj trećini života 60-godišnje sastojine johe, stabla postignu 2/3 ukupne visine, visinski prirast kulminira između 7 i 15 godine pa je do te dobi najveće prirodno diferenciranje drveća.

Temeljnica prve sastojine je  $19,5 \text{ m}^2/\text{ha}$ , a druge  $28,5 \text{ m}^2/\text{ha}$ . Za prvu sastojinu izvršena je i procjena temeljnica sastojine prije sječe, polazeći od dimenzija panjeva došlo se do temeljnica prije sječe od  $30,5 \text{ m}^2/\text{ha}$ . Iz odnosa ovih temeljnica proizilazi da je proredom posjećena 1/3 temeljnice sastojine, na osnovu čega se može konstatovati da je u sastojini izvršena sječa sa karakterom jakih proreda.

Utvrđena zapremina drvne mase u mlađoj sastojini je  $221,2 \text{ m}^3/\text{ha}$ , a u starijoj  $425,3 \text{ m}^3/\text{ha}$ . U mlađoj sastojini je izvršena procjena drvne mase prije sječe, polazeći od

dimenzija panjeva i došlo se do zapremine posjećenih stabala od  $84,15 \text{ m}^3/\text{ha}$ , odnosno do zapremine prije sječe od  $305,3 \text{ m}^3/\text{ha}$  iz čega proizilazi da je prorodom posjećeno 27,5% zapremine drvne mase u sastojini. Utvrđeni zapreminski prirast drvne mase prve sastojine je  $5,4 \text{ m}^3/\text{ha}$ , a druge  $10,2 \text{ m}^3/\text{ha}$ , odnosno u mlađoj sastojini vrijednost procenata zapreminskog prirasta je 2,45%, a u starijoj 2,41%. Prema Mlinšek, D. (1961), zapreminski prirast u sastojinama crne johe kulminira između 10 i 20 godine sa  $15 - 20 \text{ m}^3/\text{ha}$ , a zatim se veoma polagano snizi na  $11-14 \text{ m}^3/\text{ha}$  i takav održi do 60 godine starosti.

**Tabela 1.** Osnovni elementi rasta istraživanih sastojina

Elementi rasta sastojine	t god.	N st./ha	d <sub>g</sub> cm	h <sub>L</sub> m	h <sub>dom</sub> m	G m <sup>2</sup> /ha	V m <sup>3</sup> /ha	I m <sup>3</sup> /ha	p <sub>i</sub> %
Sastojina 1	53	620	20,0	23,9	28,9	19,5	221,2	5,4	2,45
Sastojina 2	65	533	27,5	28,4	31,2	28,5	425,3	10,2	2,41

Vrijednosti numeričkih pokazatelja debljinske i visinske strukture sastojina prikazane su u tabeli 2. Debljinska i visinska struktura su prikazane na grafikonu 1, a raspodjele zapremine i prirasta drvne mase po debljinskim stepenima na grafikonu 2.

**Tabela 2.** Mjere centralne tendencije, varijabiliteta i oblika debljinske i visinske strukture


Mjere		$\bar{X}$	$M_e$	S	$K_v$ (%)	$\alpha_3$	$\alpha_4$
Debljinska struktura	Sastojina 1	19,7	20,0	3,7	19,0	-0,28	2,39
	Sastojina 2	27,2	27,3	4,4	16,3	-0,23	2,90
Visinska struktura	Sastojina 1	23,3	23,4	4,1	17,7	-0,21	3,25
	Sastojina 2	27,7	28,0	3,5	12,6	-1,40	5,41

Aritmetički srednji prečnik je veći u starijoj sastojini ( $27,2 \text{ cm}$  u odnosu na  $19,7 \text{ cm}$  u mlađoj), dok je koeficijent variranja prečnika stabala veći u mlađoj sastojini (19,0 % u odnosu na 16,3 %). Koeficijenti asimetrije pokazuju da postoji srednja negativna asimetrija u prvoj sastojini, a u drugoj mala, takođe negativna asimetrija<sup>3</sup>. U obje sastojine raspodjele stabala su spljoštene odozgo, odnosno razvučene u odnosu na normalni raspored, s tim da je u prvoj sastojini veći stepen spljoštenosti raspodjele.


Aritmetička sredina visina stabala u prvoj sastojini je  $23,3 \text{ m}$ , a u drugoj je  $27,7 \text{ m}$ . Koeficijent varijacije visina stabala prve sastojine je 17,7 %, a druge 12,6 %. U pogledu visina stabala, isto kao i kod debljinske strukture stariju sastojinu u odnosu na mlađu karakteriše manje variranje. Koeficijenti asimetrije pokazuju

<sup>3</sup> Prema Koprivici (Koprivica, M. 1997)

da u prvoj sastojini postoji mala negativna asimetrija, a u drugoj jaka negativna asimetrija. Prema Vučković, M. (1989), jače izražena negativna asimetrija visinske strukture (što je ovdje slučaj naročito u starijoj sastojini) ukazuje na prisustvo stabala zaostalih u visinskom rastu, odnosno na neodgovarajuće njegovanje sastojine. Stabla u podstojnom položaju koja su zaostala u rastu, mogu se održati relativno dugo iako nemaju nikakvu perspektivu. Međutim, prisustvo tih stabala doprinosi negativnoj asimetriji distribucije. Na osnovu koeficijenta spljoštenosti, evidentno je da su raspodjele u obje sastojine spljoštene sa strane, odnosno izdužene u odnosu na normalni raspored, s tim da je u starijoj sastojini odstupanje od normalne raspodjele znatno više izraženo.



Grafikon 1: Debljinska i visinska struktura sastojina (stabala/ha)



Grafikon 2. Raspodjela zapremine i prirasta drvne mase po debljinskim stepenima

Kod debljinske strukture testiranje razlika stvarnih i teorijskih frekvencija po modelu normalnog rasporeda primjenom statističkih testova (Kolmogorov-Smirnov one-sample test, Shapiro-Wilk W test, Lilliefors test) pokazuje da se stvarne frekvencije slažu sa teorijskim frekvencijama, a kod visinske pokazuju statistički značajno

odstupanje stvarnih od teorijskih frekvencija normalne distribucije u drugoj sastojini (tabela 3).

**Tabela 3:** Testiranje normalnosti distribucije – debljinska i visinska struktura sastojina\*

	Testovi normalnosti distibucije	max D	K-S	Lilliefors	W	p
Debljinska struktura	Sastojina 1	0,110219	p > .20	p < .10	0,974361	0,219566
	Sastojina 2	0,086846	p > .20	p > .20	0,987663	0,889981
Visinska struktura	Sastojina 1	0,070498	p > .20	p > .20	0,990243	0,905375
	Sastojina 2	0,130183	p > .20	p < .05	0,882623	0,000181

\* Osjenčeno polje pokazuje da hipotezu da je raspodjela normalna treba odbaciti.

Na grafikonu 3 prikazane su visinske krive sastojina. Visinske krive su konstruisane na osnovu premjerenih visina svih stabala na oglednim površinama. Izravnavanje visina po debljinskim stepenima izvršeno je analitičkim putem upotrebom Prodanove funkcije (Funkcija 1):


$$h = \frac{d^2}{ad^2 + bd + c} + 1.30 \quad (1)$$

Karakteristike regresije dobijenih funkcija prikazane su u tabeli 4. Standardna greška regresije približno je jednaka za obje sastojine (3,72 m i 3,66 m), dok je koeficijent determinacije znatno veći u starijoj sastojini (62% u odnosu na 43%). Prema Vučković, M., (1989), visinske krive jednodobnih sastojina su pokazatelji trenutnog stanja – odnosa prsnih prečnika i visina stabala. Po završetku procesa intenzivnog diferenciranja (što je svakako u vezi sa jačim redukovanjem visinskog prirasta i promjenom odnosa visinskog i debljinskog prirasta) visinske krive postaju opružene i pomjeraju se naviše i udesno u koordinatnom sistemu, što se u ovom slučaju jasno ispoljilo kada je u pitanju odnos visinskih krivih posmatranih sastojina različite dobi.

**Tabela 4.** Visinske krive - karakteristike regresije

Parametri jednačine	a	b	c	S <sub>t</sub> (m)	R <sup>2</sup> (%)
Sastojina 1	Vrijednost	0,057487	-0,728601	9,111551	
	Sta. greška	0,024454	0,892530	7,934464	3,72
	t*	2,350851	-0,816333	1,148351	43
Sastojina 2	Vrijednost	0,059414	-1,656280	28,21161	
	Sta. greška	0,026970	1,394980	17,86615	3,66
	t	4,226550	-3,034600	3,176460	62

\* t – test parametara regresije. Ukoliko je t iznad kritične vrijednosti u tablici t – rasporeda za prag značajnosti α i broj stepeni slobode n – k, odbacuje se nulta hipoteza H<sub>0</sub>: β = 0. Za n > 30 elemenata: t<sub>0,05</sub> = 1,96, t<sub>0,01</sub> = 2,58.




Grafikon 3: Visinske krive

Za ocjenu stabilnosti i potencijala za rast jedne sastojine može poslužiti stepen vitkosti stabala (odnos visine i prsnog prečnika stabla). Ukoliko je stepen vitkosti manji, utoliko je veća sposobnost sastojine da se odupre dejstvu snijega i oluja (Nüßlein, S. 1995; Preuhsl, T. 1991). Prema Jevtić, M. (1992) na osnovu istraživanja zavisnosti rizika oštećenja sastojina djelovanjem snijega i vjetra od stepena vitkosti stabala, u Francuskoj izvršena je kategorizacija sastojina prema stepenu vitkosti na stabilne ( $< 80$ ), rizične (90 - 100) i visoko rizične ( $> 100$ ).

U tabeli 5 prikazane su mjere centralne tendencije i varijabiliteta stepena vitkosti stabala. U prvoj sastojini prosječna vrijednost stepena vitkosti stabala je 121,7, a u drugoj 103,0. Varijabilnost stepena vitkosti stabala veća je u prvoj sastojini (22,0% u odnosu na 11,6%).

Na grafikonu 4 prikazana je struktura stepena vitkosti stabala. Najveći udio u prvoj sastojini imaju stabla sa stepenom vitkosti 110 do 120, a u drugoj sa stepenom vitkosti od 100 do 110. Sa povećanjem debljine stabala opada stepen vitkosti. Međuzavisnost debljine i stepena vitkosti stabala izražena koeficijentom determinacije u prvoj sastojini je 0,33, a u drugoj 0,38.



Grafikon 4: Struktura stepena vitkosti stabala

Na osnovu analize utvrđenih vrijednosti stepena vitkosti stabala može se konstatovati da su sastojine visoko rizične, odnosno stabilnost sastojina je ugrožena. Usljed negativnog dejstva snijega i oluja, može doći do značajnog narušavanja stabilnosti sastojina.

Tabela 5:Stepen vitkosti stabala (Mjere centralne tendencije, varijabiliteta i oblika distribucije)

Mjere	$\bar{X}$	$M_e$	Min	Max	S	$K_v$	$a_3$	$a_4$
	h / d			%				
Sastojina 1	121,7	116,2	79,2	205,8	26,7	22,0	1,21	4,33
Sastojina 2	103,0	103,7	82,9	124,5	11,9	11,6	0,01	1,82


Analizirana je i homogenost strukture sastojina. Za potrebe definisanja homogenosti strukture, odnosno izgrađenosti šumskih sastojina De Camino, R. (1976) je prilagodio indeks homogenosti (H) koji je razvijen za istraživanje strukture posjeda u poljoprivredi i šumarstvu. Apsolutno homogene sastojine su one sastojine u kojima sva stabla imaju jednaku zapreminu. Stvarne sastojine, zavisno od uzgojnog oblika, tretmana i faze razvoja, manje ili više odstupaju od apsolutno homogenog stanja. Za grafički prikaz homogenosti sastojina korištena je Lorencova kriva, a dobijena je nanošenjem sume procenata broja stabala po apcisi i sume procenata zapremine po ordinati. Lorencova kriva je utoliko bliža pravoj liniji (koja je definisana kordinatama x/y: 0/0 i 100/100) ukoliko je konkretna sastojina homogenija.

Da bi se odredio indeks homogenosti sastojine, broj stabala i zapremina su distribuirani po debljinskim stepenima širine 1 cm ( $H_1$ ) i 5 cm ( $H_5$ ). Indeks homogenosti se određuje po formuli:

$$H = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n S_{N\%}}{S_{N\%}}}{\frac{\sum_{i=1}^n (S_{N\%} - S_{V\%})}{n}} \quad \begin{aligned} S_{N\%} & - \text{suma procenata broja stabala do debljinskog stepena } i \\ S_{V\%} & - \text{suma procenata zapremine do debljinskog stepena } i \\ n & - \text{broj debljinskih stepena} \end{aligned}$$

Prema Krameru (Kramer, H. 1988), u jednodobnim sastojinama (sa niskom proredom) indeks homogenosti je u intervalu od 4 do 10, a u prebirnim sastojinama u intervalu od 1,3 do 2,8. U visokim zrelim sastojinama hrasta kitnjaka u zapadnom dijelu Republike Srpske utvrđeni su indeksi homogenosti po ekološkim jedinicama u intervalu od 4,26 ( $H_1$ ) od 7,23 ( $H_1$ ) a u prebirnoj sastojini jele, smrče i bukve u prašumi Lom 2,26 ( $H_1$ ) (Dukić, V., Maunaga, Z. 2008; Dukić, V. 2010).

Jednodobne sastojine karakteriše veći stepen homogenosti, što se pokazalo i u slučaju istraživanih sastojina. Utvrđeni stepeni homogenosti prve sastojine su 5,32 ( $H_1$ ) i 7,57 ( $H_5$ ), a druge 6,24 ( $H_1$ ) i 7,95 ( $H_5$ ) odnosno u drugoj sastojini su veći za 17% i 5%. Na osnovu indeksa homogenosti starija sastojina je nešto homogenija, međutim kada se posmatra grafički prikaz pomoću tzv. Lorencove krive (grafikon 5), uočava se zanemarivo mala razlika u homogenosti ovih sastojina. U prvoj sastojini 45% stabala učestvuje sa 29% u zapremini sastojine, a u drugoj sastojini isti udjel u zapremini ima 44% stabala.




Grafikon 5: Lorencove krive


Analiziran je i trend debljinskog prirasta dominantnih stabala s ciljem da se na osnovu toga da prognoza prirasta. Prema Stajić, B. (2010), rast i prirast stabala u debljinu uslovljeni su uticajem brojnih faktora, koji se uopšteno mogu svrstati u tri grupe: stanišni faktori, sastojinski uslovi i individualne genetske karakteristike. Ista vrsta drveća u istim stanišnim uslovima, u zavisnosti od sastojinskih uslova, može imati različite tokove rasta prečnika. Prema Klepac, D. (1963), kulminacija tekućeg debljinskog prirasta stabala crne johe nastupa u prosjeku oko 8 godine, sa vrijednošću od 9 mm.

Utvrđene su vrijednosti periodičnih debljinskih prirasta dominantnih stabala za četiri perioda od po 10 godina i prikazane na grafikonima 6 i 7. U prvoj sastojini u prva dva posmatrana desetogodišnja perioda, debljinski prirast ima približno jednake vrijednosti (48 mm i 50 mm) a zatim opada i u dva posljednja desetogodišnja perioda prirast je 36 mm i 33 mm. U drugoj sastojini je više izražen trend opadanja periodičnog debljinskog prirasta. U prvom posmatranom desetogodišnjem periodu od 1971. do 1980. godine, periodični prirast je 59 mm, a potom kontinuirano opada do posljednjeg posmatranog desetogodišnjeg perioda, od 2001. do 2010. godine, u kome je periodični prirast 35 mm. U drugoj sastojini, u odnosu na prvu sastojinu, izraženiji je trend opadanja prirasta, a što se, pored ostalog, može objasniti činjenicom da je druga sastojina starija.

U prvoj sastojini varijabilitet debljinskog prirasta kontinuirano i značajno opada u toku posmatranog perioda. Vrijednost koeficijenta varijacije opada sa 42% u periodu 1971 – 1980 godina na samo 7% u posljednjem periodu, od 2001. do 2010. godine. U drugoj sastojini je takođe evidentan trend opadanja varijabiliteta veličine prirasta po posmatranim desetogodišnjim periodima. Po posmatranim periodima koeficijenti varijacije su u intervalu od 49% do 17%.



**Grafikon 6:** Periodični debljinski prirast dominantnih stabala - prva sastojina



**Grafikon 7:** Periodični debljinski prirast dominantnih stabala - druga sastojina

Kontinuirano opadanje varijabiliteta debljinskog prirasta u posljednjim decenijama posljedica je neadekvatnog tretmana sastojina, odnosno izostanka prorednih sječa, a takođe i činjenice da se sastojina nalazi u fazi starosti. Utvrđeni tok prirasta, a naročito opadanje varijabiliteta debljinskog prirasta dominantnih stabala ukazuje na opadanje vitalnosti, odnosno prirasnog potencijala stabala i sastojina u cjelini.

#### 4. ZAKLJUČAK

Na području Republike Srpske šume crne johe u naučnim istraživanjima i planiranju gazdovanja nemaju adekvatan tretman. S obzirom da je u pitanju vrsta od koje se, pored celuloze, dobijaju i vredniji sortimenti i vrsta koja u priobalju vodotoka ima važnu ulogu u zaštiti prirode, nameće se potreba kontinuiranih istraživanja. Takođe je potrebno naglasiti da je u pitanju vrsta brzog rasta koju karakterišu visoki prinosi pa je pogodna i za proizvodnju energije iz biomase koja ima odliku visokog prioriteta, sa trendom povećanja.

U proteklom periodu, na području Republike Srpske joha se naselila na značajnom dijelu napuštenih poljoprivrednih posjeda u rječnim dolinama. Na osnovu podataka prikupljenih državnom inventurom šuma površina šuma crne johe u Republici Srpskoj je 15.300 ha. Od ukupne površine šuma crne johe u Republici Srpskoj u privatnom vlasništvu je 87%, ili 13.300 ha, što je značajan podatak kada je u pitanju planiranje gazdovanja.

Istraživanja sastojina crne johe su obavljena na dva lokaliteta. Sastojina na lokalitetu Gunjevci je u dobi od 53 godine a na lokalitetu Jakupovci je u dobi od 65 godina. U prvoj sastojini izvršena je sječa u prethodnoj godini. U prvoj sastojini broj stabala po hektaru je 620, srednji prečnik 20,0 cm i srednja visina 23,9 m pri stepenu sklopa od 0,53. U drugoj sastojini broj stabala po hektaru je 533, srednji prečnik 27,5 cm i srednja visina 28,4 m pri stepenu sklopa od 0,65.

Utvrđena zapremina drvne mase ( $> 3$  cm) u prvoj sastojini je  $221,2 \text{ m}^3/\text{ha}$ , a u drugoj  $425,3 \text{ m}^3/\text{ha}$ . U prvoj sastojini izvršena je i procjena drvne mase prije sječe polazeći od dimenzija panjeva i došlo se do zapremine posjećenih stabala od  $84,15 \text{ m}^3/\text{ha}$ , odnosno do zapremine u prethodnoj godini od  $305,3 \text{ m}^3/\text{ha}$  iz čega proizilazi da je predom posjećeno 27,5 % zapremine drvne mase u sastojini. Utvrđeni zapreminski prirast drvne mase ( $> 3$  cm) prve sastojine je  $5,4 \text{ m}^3/\text{ha}$ , a druge  $10,2 \text{ m}^3/\text{ha}$ .

U prvoj sastojini prosječna vrijednost stepena vitkosti stabala je 121,7 a u drugoj 103,0. Na osnovu utvrđenih vrijednosti, stepena vitkosti stabala može se konstatovati da su sastojine u zoni visokog rizika po stabilnost sastojine odnosno stabla nisu individualno stabilna.

Analiza debljinskog prirasta dominantnih stabala je pokazala trend opadanja prirasta, a takođe i opadanje varijabiliteta prirasta dominantnih stabala u sastojinama. Negativan trend je uslovio izostanak adekvatnih mjera njege, što je imalo za posljedicu povećanje konkurenkcije između stabala. Negativni trend je i posljedica činjenice da se sastojina nalazi u fazi opadanja prirasta nakon kulminacije (faza starosti). Utvrđeni tok prirasta, a naročito opadanje varijabiliteta debljinskog prirasta dominantnih stabala, ukazuje na opadanje vitalnosti, odnosno prirasnog potencijala stabala i sastojina u cjelini.

Utvrđeni indeksi homogenosti прве састојине су 5,32 ( $H_1$ ) и 7,57 ( $H_5$ ), а друге 6,24 ( $H_1$ ) и 7,95 ( $H_5$ ), односно у другој састојини су већи за 17% i 5%, међутим када се посматра графички приказ помоћу tzv. Lorencove krive уочава се занемариво мала разлика у homogenosti ових састојина. У првој састојини 45% stabala учествује са 29% у запримини састојине, а у другој састојини исти udjel u запримини има 44% stabala, односно може се констатовати да у погледу homogenosti структуре не постоје razlike između istraživanih sastojina.

Polazeći od prethodno navedenog za gazdovanje сastojinama johe i rezultata istraživanja u сastojinama na lokalitetima Jakupovci i Gunjevci, može se konstatovati da сastojine nisu imale adekvatan tretman, naročito сastojina na lokalitetu Gunjevci u kojoj su izostale mjere njene u fazi mладости, a zatim je u 52 godini izvršena сjeća sa velikim intenzitetom zahvата чime je ugrožena stabilnost i održivost сastojine. Stepen sklopa je smanjen ispod 0,6, stepen vitkosti preostalih stabala je vrlo visok (122), krošnje redukovane a srednji prečnik за datu dob i stanišne uslove znatno manji od optimalnog sa aspekta produkcije kvalitetnih sortimenata.

Zbog ekstenzivnog gazdovanja сastojinama johe, može se pretpostaviti da znatan dio površine шума johe na području Republike Srpske karakteriše nepovoljno stanje što zahtijeva promjenu u pristupu gazdovanju ovim сastojinama, odnosno izradu produkcionih osnova za gazdovanje сastojinama crne johe.

## LITERATURA

- Cestar, D., Kovačević, Đ. (1982): *Tablice drvnih masa crne johe i bagrema*, Radovi br. 49, Šumarski institut Jastrebarsko.
- Claessens, H., Oosterbaan, A., Savill, P., Rondeux, J. (2010): *A review of the characteristics of black alder (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.) and their implications for silvicultural practices*, Forestry, Volume 83, Issue 2; Pp. 163-175
- De Camino, R., (1976): *Zur Bestimmung der Bestandeshomogenität*, Allgemeine Forst und Jagdzeitung 147 (2/3); S. 54-58.
- Dukić, V. (2010): *Krošnje kao faktor optimalne izgrađenosti jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka*, Doktorska disertacija, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
- Dukić, V., Maunaga, Z. (2008): *Struktorna izgrađenost mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Lom*, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci br. 8: S. 39 – 53, Banjaluka.

- Glavač, V. (1962): *O visinskom rastu crne johe do dobi od 20 godina*, Šumarski list, S. 408-414, Zagreb.
- Jevtić, M. (1992) *Nega četinarskih kultura i sastojina veštačkog porekla proredom*, priručnik za praktičare. Prosilva, Beograd.
- Klepac, D. (1963): *Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina*, Nakladni zavod znanje, Zagreb.
- Kramer, H. (1988): *Waldwachstumslehre*, Paul Parey, Hamburg-Berlin.
- Mlinšek, D. (1961): Rast in gospodarska vrednost črne jelše. Murska Sobota.
- Nüßlein, S. (1995): *Struktur und Wachstumsdynamik jüngerer Buchen-Edellaubholz-Mischbestände in Nordbayern*. Schriftenreihe der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität München und der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Freising.
- Preuhlsler, T. (1991): *Sturmschäden in einem Fichtenbestand der Münchener Schotterebene*. AFZ 21, S. 1098-1103.
- Sivolapov V.A., Blagodarova T.A. (2011): *The best Russian alder groves and their propagation*, The 3rd International Conference on Conservation of Forest Genetic Resources in Siberia, Krasnoyarsk. (<http://conf.nsc.ru/cfgrs2011/en/reportview/44831>)
- Stajić, B. (2010): *Karakteristike sastojinske strukture i rasta stabala u mešovitim sastojinama bukve i plemenitih lišćara na području nacionalnog parka "Đerdap"*, Doktorska disertacija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
- Vučković, M. (1989): *Razvojno prouzvodne karakteristike crnog bora u vještački podignutim sastojinama na Južnom Kučaju i Goču*, Disertacija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.

<http://77.74.224.145/>

## DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF STANDS OF BLACK ALDER IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Vojislav Dukić  
Zoran Maunaga  
Branislav Cvjetković

### *Summary*

*In the Republic of Srpska, forests of black alder, in scientific research and planning management, were not adequately treated. Bearing in mind that this is a species which, except cellulose, can produce valuable sortments, the species whose forests have an important protective function due to relationship with river ecosystems, there is a need for continued research. It is also important to stress that this is a species of rapid growth which is characterized by high yields and suitable for biomass production which is now a trend of higher priority. Based on the data collected by national inventory, the forests of black alder occupy area of Republic of Srpska of 15.300 ha. Around 87% or 13.300 ha is in private ownership. Studies of black alder stands were conducted at two sites. Stands on site Gunjevci is at the age of 53 years, and at site Jakupovci at the age of 65. In the first investigate stand, the number of trees per hectare was 620, mean diameter 20,0 cm, mean height 23,9 m and canopy cover was 0,53. In the second stand, number of trees per hectare was 533, mean diameter 27,5 cm and mean height of 28,4 m. Canopy cover was 0,65.*

*Determined volume of timber (> 3 cm) in the first stand was 221,2 m<sup>3</sup>/ha and 425,3 m<sup>3</sup>/ha in the second stand. Volume increment of the first stand was 5,4 m<sup>3</sup>/ha and 10,2 m<sup>3</sup>/ha in the second stand. By determining the value of taper of trees, it is possible to conclude that the stand, from the point of vulnerability, is in the high-risk category, and the stability of the stand is at risk. The established trend of declining growth, and especially the decline in the variability of diameter increment of dominant trees, indicates the risk of stand revitalization. Starting from the experiences in forest stands of black alder and results obtained for two stands on sites: Jakupovci and Gunjevci, it is possible to conclude that the stands did not have adequate treatment, especially stand on the site Gunjevci. Due to the extensive forest management with black alder, it can be assumed that significant part of these forests in the Republic of Serbian are characterized by unfavorable condition which requires a change in the management approach of these stands and making a production base for forest stands of black alder.*